From Agenda to Action Turning Resources into Results for People



Good governance and accountability will determine Africa's future

| | | Governa | nce Score | ecard 200 | 5-2009* | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| Country | Mo Ibrahim In- dex | World Bank Governance | Transparency International Index | World Bank Doing Business | Index of Economic Freedom | Freedom House | Worldwide Press Free- dom | Bertelsmann Transforma- tion Index |
| Algeria | | | \longrightarrow | | | \longrightarrow | | |
| Angola | ~ | | \longrightarrow | | | \longrightarrow | | |
| Benin | | | \longrightarrow | \longrightarrow | | \longrightarrow | | |
| Botswana | \longrightarrow | | | | | \longrightarrow | | |
| Burkina Faso | | | \longrightarrow | | | | | |

| BurundiCameroonCape VerdeCentral African RepublicChadComorosCongoD.R. of the CongoCte d'IvoireDjiboutiEgyptEquatorial GuineaEritreaEthiopiaGabonGambiaGhanaGuinea BissauKenyaLesothoLiberiaLibyaMadagascarMalawiMauritaniaMauritaniaMoroccoMozambiqueNigerNigeriaSão Tomé and PrincipeSenegalSouth AfricaSudanSwazilandTanzaniaTogoTunisia | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Cape VerdeCentral African RepublicChadComorosCongoD.R. of the CongoCte d'IvoireDjiboutiEgyptEquatorial GuineaEritreaEthiopiaGabonGambiaGuineaGuinea BissauKenyaLesothoLiberiaLibyaMadagascarMalawiMauritaniaMauritaniaMauritaniaMauritiusNigerNigeriaSão Tomé and PrincipeSenegalSeychellesSierra LeoneSouth AfricaSwazilandTanzaniaTogoTunisia | | | | | | | | |
| Central African Republic Chad Comoros Congo D.R. of the Congo Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigera Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Central African Republic Chad Comoros Congo D.R. of the Congo Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gabon Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Chad Comoros Congo D.R. of the Congo Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Comoros Congo D.R. of the Congo Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigera Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| CongoID.R. of the CongoICte d'IvoireDjiboutiEgyptIEquatorial GuineaIEritreaEthiopiaGabonGabonGambiaIGhanaIGuinea BissauIKenyaILesothoILiberiaILibyaIMadagascarIMalawiIMauritaniaIMoroccoMozambiqueNamibiaINigerINigeriaISão Tomé and PrincipeSenegalSeychellesSierra LeoneISouth AfricaISwazilandITanzaniaITogoTunisia | | | | | | | | |
| D.R. of the Congo Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Séychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Cte d'Ivoire Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Egypt Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigera Rwanda São Tomé and Principe Senegal Séychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Equatorial GuineaEritreaEthiopiaGabonGambiaGhanaGuineaGuinea BissauKenyaLesothoLiberiaLibyaMadagascarMalawiMauritaniaMoroccoMozambiqueNigerNigeriaRwandaSão Tomé and PrincipeSenegalSeychellesSierra LeoneSomaliaSouth AfricaSwazilandTanzaniaTogoTunisia | | | | | | | | |
| Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigera Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigera Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| GhanaGuineaGuinea BissauKenyaLesothoLiberiaLibyaMadagascarMalawiMaliMauritaniaMauritiusMoroccoMozambiqueNamibiaNigerNigeriaRwandaSão Tomé and PrincipeSenegalSeychellesSierra LeoneSouth AfricaSudanSwazilandTanzaniaTogoTunisia | | | | | | | | |
| Guinea Bissau Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Namibia Niger Namibia São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Namibia Niger Namibia São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | | | | | | |
| Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigera Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania | | | $ \\ $ | | | | | |
| Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | $ \\ $ | | | | | |
| Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Namibia Niger Namibia Niger Namibia South Africa South Africa South Africa South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Namibia Niger Namibia Sigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | $ \\ $ | | | | | |
| Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Africa Sudan Swaziland Tanzania | | | | | | | | |
| Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Africa Sudan Swaziland Tanzania | | | | | | | | |
| Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania | | | | | | | | |
| Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Namibia Niger Nigeria Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Swaziland Tanzania Togo | | | \rightarrow | | | | | |
| Nigeria Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | \longrightarrow | | \longrightarrow | | | | | \longrightarrow |
| Nigeria Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | \longrightarrow | \longrightarrow | | | |
| Rwanda São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | ~ | \longrightarrow | | | | | | |
| São Tomé and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo | | | \longrightarrow | | | \longrightarrow | | |
| Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | \longrightarrow | | | | | |
| Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | > | | | | | |
| Sierra Leone Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | \rightarrow | | |
| Somalia South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | ~ | | | | | | | |
| South Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Swaziland Tanzania Togo Tunisia | | | | | | | | |
| Tanzania Togo Tunisia | | | | | | \rightarrow | | |
| Togo Tunisia | | | | | | \rightarrow | | |
| Tunisia | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uganda | | | \longrightarrow | | | \longrightarrow | | |
| Zambia | \longrightarrow | | | | | | | \longrightarrow |
| Zimbabwe | | ~ | | | | | | |
| Descente so impressed in outral | | 47 25 28 | 28 53 19 | 49 16 35 | 53 13 33 | 25 45 30 | 63 2 35 | 36 25 39 % |
| Improvement*Notes: World Bank Govern for Cape Verde, Comoros, Dji collection starts in 2009 for 2005-2009; Bertelsmann TrDeclineData sources: Mo Ibro Transparency Interna Bank Governance Independent | 7 26 26 | | | | | | | |

The quality of governance is a key determinant in political and social stability, equitable economic growth, and poverty reduction. Systems of financial and political accountability are essential if those in authority are to remain responsive to citizens and ensure that revenues are used for the public good. The right of civil society including the media and citizen's groups to play a watchdog role needs to be legally protected.

The Africa Progress Panel calls upon African leaders to heed the commitments enshrined in the AU's Constitutive Act and other landmark conventions relating to governance and transparency, notably by cooperating with and implementing the recommendations of NEPAD's African Peer Review Mechanism.



Progress Report 2010